



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

MOTSHEGANONG/SEETEBOSIGO 2024

MADUO: 100

NAKO: Diura tse 2½

Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.

DITAELO LE TSHEDIMOSETSO

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO:

KAROLO YA A: Tlhamo (50)
KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano. (30)
KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano. (20)

2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo KAROLONG NNGWE le NNGWE.
3. Kwala ka puo e o tlatlhobiwang ka yona.
4. Simolola KAROLO NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Kwala letlhomeso (sekao, mmapa wa dikakanyo/sethalo/tšhate/mafoko a a kaelang, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.
6. Tirokwalo ya ipaakanyo yotlhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7. Tiriso ya nako e e tshitshinngwang ke:
- KAROLO YA A: Metsotso e le 80
KAROLO YA B: Metsotso e le 40
KAROLO YA C: Metsotso e le 30
8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9. Naya karabo nngwe le nngwe setlhogo se se maleba.
10. Setlhogo GA SE a tshwanela go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhokegang.
11. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala letlhomiso/lenaneopaakanyo PELE o kwala.

- 1.1 Maaka ga a na lebelo. [50]
- 1.2 Bothata jo bo ka tlholwang ke tlhotlhwa e e kwa godimo ya peterole. [50]
- 1.3 Fa nka busetsa letsatsi leo kwa morago ... [50]
- 1.4 Go kgaolwa ga motlakase nako le nako go ama matshelo a rona. [50]
- 1.5 Lenaane la go fepiwa ga barutwana kwa dikolong ga le na molemo ope. [50]
- 1.6 Dikgokololo tse a nneetseng tsona, di nkagile e le ruri. [50]

Tlhopha setshwantsho SE LE SENGWE go tswa mo go tse di latelang mme o kwale tlhamo ka ga sona. Nomora potso ya gago go nna (1.7 KGOTSA 1.8). Neela tlhamo ya gago setlhogo se se maleba.

ELA TLHOKO: Diteng tsa tlhamo ya gago di tshwanetse go nyalana le setshwantsho se o se tlhophileng.

1.7



[Se nopotswe go tswa mo www.google.school.kids.]

[50]

1.8



[Se nopotswe go tswa mo www.google.essay.pictures]

[50]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO**POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 120–150.

2.1 LEKWALO LA BOTSALANO

Kgaitradio o dirile bokoa mo tlhatlhobong ya Setswana ngwaga o o fetileng. Mo kwalele lekwalo o mo neele maele a go tokafatsa maduo a gagwe gore a bone dipholo tse di itumedisang.

[30]**2.2 LEKWALO LA SEMMUSO**

Kwalela Tona ya Lefapha la Dipalangwa lekwalo o ngongorege ka mathata a badirisi ba itemogelang ona ka nako ya dintwa magareng ga bakgweetsi.

[30]**2.3 PUO**

O moemedi wa bašwa kwa kerekeng. Botsamaisi bo go kopile go lemosa phuthego ka botlhokwa jwa go oketsa matlole a kereke. Kwala puo e o tlaa neelanang ka yona mabapi le ntlha e.

[30]**2.4 MMUISANO**

Mo motseng wa gaeno go na le bothata ba go sa tsewe ga matlakala ka tshwanelo. Kwala mmuisano o mo go ona o tlhagisetsang Ratoropo mathata a a bakwang ke ntlha e.

[30]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 30**

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

3.1 PAMPITSHANA YA TSHEDIMOSETSO

Kwala pampitshana ya tshedimose tso ka dijo tse di tlileng go fiwa batsofe mo motseng wa gaeno.

[20]**3.2 MOLAETSAKHUTSHWE (SMS)**

Leba setshwantsho se se latelang mme morago o kwalele tsala ya gago molaetsakhutshwe o o tsamaelanang le sona.

[20]

[Se nopotswe go tswa mo [www.google shopping](http://www.google.shopping)]

3.3 DIKAELO

Baoki ba kwa tleneniking ya mo motseng ba tshwanetse go tlisetsa rraago melemo kwa gae gonne a sa kgone go tsamaya. Kwalela baoki dikaelo tsa go tloga kwa tleneniking go fitlha kwa gaeno.

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO:

20
100